

Tshobokanyo

Pegelo e e akaretsang e tlhagisa dintlha go tswa mo dithunong tsa 2024-25 tsa bommassepala le ditheo tsa bommassepala, mmogo le tshedimosetso, dipalopalo le dikakanyo ka ga seemo sa puso ya selegae mo ngwageng wa bone wa tsamaiso ya puso ya selegae ya bo 6.

Mo pegelong ya rona ya kakaretso e e fetileng, re ne ra boeletsa matshwenyego a rona malebana le kgatelopele e nnye e e dirilweng go tokafatsa seemo sa puso ya selegae fa e sale go wediwa ga paka ya bothano ya puso. Re begile gape gore, le fa go na le ditlamago tse di ikaeletseng go tokafatsa puso, tsamaiso ya matlole le tlamelo ya ditirelo, go tsenngwa tirisong ga dikgato tsa go baakanya go nnile bonya thata mme go nnile le ditlamorago tse di lekanyeditsweng mo matshelong a batho ba Aforika Borwa.

Boikuelo jwa rona jwa go tsaya kgato e ne e lebisitswe kwa go boratoropo le makhansale, mmogo le ditona, maloko a dikhansale tsa khuduthamaga (MECs) le dikomiti kwa Palamenteng le dikgotlapeomolao tsa diporofense tse di rweleng maikarabelo a puso ya selegae, go diragatsa maikarabelo a bona a puso le a go okamela ka tlhoafalo. Gape re rotloeditse baeteledipele ba bommassepala go rotloetsa setso sa go dira ka natla, go dira dilo ka tsela e e bonalang le go ikanyega mo ditheong, mme ba ntse ba ikarabelela mo baaging ba ba ba direlang. Gape re ne ra gatelela nako e khutshwane e e setseng mo pakeng ya bone ya tiro go tlhoma letlotlo le le nnelang ruri la puso e e tokafetseng le tlamelo ya ditirelo e e tokafetseng.

Go ya ka dipholo tsa thuno ya kakaretso ya 2024-25 le kitso go tswa mo tirong ya rona ya go runa kwa bommassepaleng ba ditoropokgolo (tse di itsegeng e le ditoropokgolo) le tsamaiso ya matlole, mafaratlhatlha, tshenkelo, dikonteraka le ditlamorago, re ka swetsa fela gore go fitlheletswe kgatelopele e e lekanyeditsweng le gore seemo sa puso ya selegae se sa ntse se tlhoba boroko.

Dipholo tsa thuno tse di sa siamang tse di tswelelang di na le go boela morago go go tshwenyang

Ka 2024-25, bommassepala ba le 145 (57%) ba fitlheletse dipholo tse di tshwanang tsa thuno jaaka ka 2020-21, ngwaga wa bofelo wa tsamaiso ya bo5. Go boela morago ga dipholo tsa thuno e tshwanetse go nna tiragalo e e sa tlwaelegang, segolo fa go sena diphetogo tse di botlhokwa mo molaong kgotsa mo ditlhokegong tsa go bega. Le fa go le jalo, bommassepala ba le 38 (15%) ba ba emelang 24% ya palogotlhe ya tekanyetsokabo ya puso ya selegae **ba fokotsegile** fa e sale ka 2020-21, go akaretsa le bommassepala ba pele ba neng ba fitlheletse dithuno tse di phepa le bommassepala ba bagolo ba le bararo.

Ke bommassepala ba le 39 fela (15%) ba ba fitlheletseng **dithuno tse di phepa** ka 2024-25. Ba ne ba tsamaisa R52,60 bilione mmogo, e e dirang mo e ka nnang 8% ya palogotlhe ya tekanyetsokabo ya puso ya selegae.

Bommassepala ba le 72 (28%) ba ba **tokafaditsweng** fa e sale ka 2020-21 ba ne ba ikarabelela ka 13% ya palogotlhe ya tekanyetsokabo ya puso ya selegae. 11 ya tokafatso e ne e le ya tlhatlhobo e e phepa mme 38 e ne e le ya tlhatlhobo e e senang ditlhokego ka diphitlhelelo (go tswa go dikakanyo tse di nang le ditlhokego, tse di sa itumediseng kgotsa tse di ganeditsweng). Go botlhokwa go lemoga gore, bommassepala ba le 23 ba ne ba tokafala go tswa mo kakanyong ya tlhatlhobo e e neng e ganetswe.

Dipholo tsa kakantsho ya thuno e e ganeditsweng ke thuno e e maswe go di gaisa tsotlhe e mmasepala e ka e bonang, ka gone go raya gore ga re a kgona go bona bosupi jo bo lekaneng jwa bontsi jwa tshedimosetso e e begilweng mo dikanegelong tsa ona tsa madi. Go tlhoka boseng bofitlha

malebana le tiriso ya madi a setšhaba le go neelwa ga ditirelo tsa mmasepala go koafatsa thata go ikarabelela, mo gantsi go dirang gore baagi ba se ka ba bona ditirelo tsa motheo le go utlwiwa botlhoko ke dikgato tsa mmasepala kgotsa go sa tseye dikgato.

Bommasepala, gammogo le puso ya bosetšhaba le dipuso tsa diporofense, ba ne ba reetsa molaetsa wa rona mo dingwageng tse di fetileng go dirisana mmogo ka maikaelelo a go fedisa dikakantsho tsa thuno e e ganediwang. Palo ya bommassepala ba ba amogelang dikakantsho tsa thuno e e ganwang e fokotsegile go tswa go 35 ka 2019-20 go ya go robedi ka 2024-25. KwaZulu-Natal, Limpopo le Mpumalanga di atlegile go fedisa dikakantsho tsa thuno tse di ganwang gotlhelele, fa palo ya dikakantsho tse di jalo kwa Bokone Bophirima e fokotsegile go tswa go di le robongwe go ya go e le nngwe fa e sale ka 2020-21.

Le fa go ntse jalo, bommassepala ba le supa ba ne ba tswela go amogela dikakantsho tse di ganeditsweng ka lobaka lwa dingwaga di le tharo go ya go di le 10. Tse tharo tsa tse supa tsa "tse di boeletsang go ganetswa" di kwa Foreisetata mme tse pedi di kwa Kapa Botlhaba. Dipholo tsa thuno e e ntseng jalo di bakwa thata ke bokgoni jo bo sa lekaneng jwa ditheo le makoa a tsamaiso mo thulaganyong ya go ikarabelela.

Dipholo tse di neng di tlwaelegile thata ka 2024-25 e ne e le **thuno e e sa tsepamang e e nang le diphithhelelo**. Bontsi jwa bommassepala ba le 117 mo setlhopheng seno ba ne ba amogela dikakantsho tse di sa tsepamang fela morago ga go baakanya diphoso tse di neng tsa lemogiwa ka nako ya thulaganyo ya go runa. Bommasepala bano ba bontshitse go sa ikobeleng molao ga dilo tse di botlhokwa, ditlhaelo tse di masisi mo go begeng ka tsa madi le ka ga tiragatso, le go se ikarabele le ditlamorago tse di lekaneng. Mmassepala o mongwe le o mongwe o ne o na le seabe sa 45% mo ditshenyegelong tse di seng ka fa molaong, 37% mo ditshenyegelong tse di sa letlelelwang, 30% mo ditshenyegelong tse di senang mosola le tse di senyang le 31% ya diphoso tsa madi le tsa tiragatso (Mis)mo pusong ya selegae.

Le fa gone go na le dikotsi tse di amanang le go tswela ba sa dire sentle, bontsi jwa bommassepala ba bontshitse gore ga ba ikemisetse go fitlhelela dipholo tse di siameng tsa thuno. Palogotlhe ya bommassepala ba le 43 (37%) ba ne ba nna mo setlhopheng seno sa dipholo tsa thuno mo dingwageng tse pedi go ya go tse nne tse di latelanang, fa bommassepala ba le 24 (21%) ba ne ba dira jalo mo dingwageng tse di magareng ga tse tlhano go ya go tse robongwe, mme bommassepala ba le 20 (17%) ba ne ba dira jalo bobotlana dingwaga di le lesome. Ka bontlhabongwe, seno se bakwa ke gore badiredi ba ba ikarabelang, bothati jo bo ikarabelang le boradipolotiki ba ne ba sa tlhaloganye sentle gore fa go ne go na le dipholo tsa thuno tse di tshwanelegang ka mabaka go ne go na le dipholo tse di siameng tsa thuno mme e seng jaaka kgato ya go lebisa kwa thunong e e phepa.

Tshedimosetso e e sa ikanyegeng ya tsa ditšhelete le mekgwa e e bokoa ya tsamaiso ya tsa ditšhelete di na le seabe mo mathateng a tsa ditšhelete le kgatelelo go matlole a setšhaba

Bommasepala ba tokafaditse tsela ya go romela dipego tsa madi ka nako go fitlha ka letlha le le beilweng ke molao go tloga go 92% ka 2021-22 go ya go 98% ka 2024-25 - e leng selekanyo se se kwa godimo sa go romela dipegelo ka nako se se fitlheletsweng ke puso ya selegae go fitlha jaanong. Se se neng sa thusa mo go tokafatseng seno e ne e le thulaganyo ya MI mmogo le kgatelelo le tshetsetso go tswa go dipuso tsa bosetšhaba le tsa porofense.

Ka 2024-25, bommassepala ba le batlhano kwa Foreisetata, Kapa Bokone le Bokone Bophirima ga ba a romela dipegelo tsa bona tsa ditšhelete go runiwa ka letlha le le beilweng ke molao ka ntlha ya



dikgwetlho tsa bokgoni le tsamaiso, tse di neng di sa rarabololwa ka tshwanelo le ka nako ke motlhankedi yo o ikarabelang, ratoropo le khansele.

Ka 30 Moranang 2026, letlha la bofelo la go akarediwa mo pegelong eno, dithuno tsa bommassepala ba babedi kwa Free State, e leng Nala le Maluti-A-Phofung, di ne di ise di wediwe ka ntlha ya go romelwa thari le go se romelwe ga dipegelo tsa matlotlo, ka go latelana. Go runiwa ga Nala go ne ga wediwa ka 31 Motsheganong 2026.

Go ikanyega ga dipegelo tsa diitšhelete tsa mmasepala go sa ntse go le mo kotsing. Ka 2024-25, bommassepala ba le 99 (39%) ba ne ba amogela dikakantsho tse di fetotsweng (dikakantsho tse di tshwanelegang, tse di sa siamang kgotsa tse di ganeditsweng). Palogotlhe ya bommassepala ba le 195 (76%) ba ne ba romela dipegelo tsa diitšhelete tse di neng di na le diphoso tsa madi le tsa tiragatso. Kwa ntle ga dipaakanyo tse re di letleletseng ka nako ya thuno, ke fela 24% e e ka bong e amogetse dikakantsho tse di siameng - fa go bapisiwa le 61% e kgabagare e neng ya di amogela.

Go ne go tlwaelegile gore go nne le diphoso tsa madi le tiragatso mo dipegelong tsa madi tse di neng di senolwa malebana le lotseno le tse di bonwang (162 ya bommassepala (64%) le dithoto tse di tlhomameng le tse di ka suthisiwang (129 ya bommassepala (51%)). Le fa gone bommassepala bangwe ba ne ba baakanya diphoso tsa madi le tiragatso ka nako ya fa re ne re runa, dipegelo tsa tsa madi tsa bommassepala ba ba neng ba sa dire jalo di ne tsa amogela dikakantsho tse di fetotsweng ka ntlha ya go sa tlhalosiwe sentle ga lotseno le madi a a bonwang mo bommassepalang ba le 80 (49%) le madi a dithoto tse di tlhomameng le tse di ka suthisiwang mo bommassepalang ba le 54 (42%). Diphoso mo dikarolong tseno di sa ntse di le tlhobaelo e kgolo - diphoso tsa lotseno le tse di bonwang di koafatsa bokgoni jwa bommassepala jwa go duelela ditirelo, fa dithoto tse di sa tlhalosiwang sentle di koafatsa thulaganyo ya go rulaganya didiriswa le go oketsa kotsi ya go latlhegelwa ke dithoto kgotsa go di dirisa ka tsela e e sa tshwanelang.

Go sa dumalane gono fa gare ga dipegelo tsa madi tse di rometsweng go tla go tlhatlhabiwa le tshedimosetso e kgabagare e begilweng mo dikitsong tsa madi ga se kgang ya botegeniki, mme go na le moo go bontsha go sa nneng teng ga ditlhatlhobo tsa letsatsi le letsatsi le tsa kgwedi le kgwedi tse di tlhokegang go dira gore go nne pegelo ya madi. Gape e tsosa dipotso tse di masisi ka ga boleng jwa dipegelo tse di dirwang mo ngwageng tse di dirisediwa go lekola le go tsaya ditshwetso mo ngwageng otlhe wa diitšhelete.

Ka 2024-25, seemo sa diitšhelete sa bommassepala ba le 62 (24%) se ne se le maswe thata mo e leng gore bommassepala ba le 54 ba ne ba senola go sa tlhomamang ga go tsweleng pele mo dipegelong tsa bone tsa diitšhelete, fa ba le robedi ba ne ba amogela dikakantsho tse di fetotsweng tsa thuno ka ntlha ya go tlhoka go senola jalo. Bomasepala ba le masome a mararo le boraro (53%) ba ntse ba le mo maemong ano dingwaga di le nne kgotsa go feta.

Tshekatsheko ya rona ya kakaretso ya boitekanelo jwa madi e ne ya baya fela 35% ya bommassepala jaaka ba ba nang le boitekanelo jo bo siameng jwa diitšhelete, fa 40% e ne e lejwa jaaka e e tshwenyang le 25% jaaka e e sa itumediseng. Free State, Mpumalanga le North West di ne di na le bommassepala ba le bantsi ba ba neng ba le mo mathateng a diitšhelete.

Kwa bokhutlong jwa ngwaga, bommassepala ba ba fetang halofo (123, kgotsa 51%) ba ne ba se na madi a a lekaneng go duela dikoloto tsa bone, fa bommassepala ba le 174 (72%) ba ne ba se na madi a a lekaneng go duela batho ba ba ba kolotang.

Go ikanngwa ga tekanyetsokabo go ne ga tswelela go senyega. Ka 2024-25, bommassepala ba le 116 (45%) ba ne ba amogela tekanyetsokabo e e sa tlamelwang ka madi - go tswa go ba le 113 (44%) mo ngwageng o o fetileng. Bomasepala bano ba ne ba dira diitshenyegelo tsa R288,17 bilione tse ba neng ba se na madi a go di duelela. Palogotlhe ya bommassepala ba le 77 (66%) ba ne ba amogetse tekanyetsokabo e e sa duelelweng ka madi mo dingwageng di le nne tse di latelanang. Mmogo,

bommasepala ba le 177 (69%) ba tsere ditshenyegelo tse di sa letlelelwang tsa R36,05 bilione ka 2024-25, mme seno se dira gore palogotlhe ya ditshenyegelo go tloga ka 2021-22 e nne R118,13 bilione.

Tsela e e boko a ya go laola lotseno le go dirisa madi e ne ya tswelela go baya kgatelelo mo matloleng a mmasepala. Bommasepala ba ne ba tsaya palogare ya malatsi a le 129 go kgobokanya madi a ba a kolotang mme ba phimola R62,12 bilione mo sekolong se ba neng ba sa kgone go se busetsa. Go tlhokomologa mafaratlhatlha le tsamaiso e e boko a go bakile tatlhegelo ya metsi ya R14,73 bilione le tatlhegelo ya motlakase ya R21,63 bilione.

Seno se feletse ka gore bommasepala ba le 98 (41%) ba dirise madi a a fetang a ba a amogelang, mme seno se feletse ka gore go nne le tlhalelo ya madi a a kana ka R17,41 bilione ka 2024-25. Mekgwa e e sa siamang ya go duela e ne ya tswelela mme bommasepala ba le 136 (53%) ba ne ba palelwa ka go duela batlamedi ka nako, mme seno sa felela ka gore ba duedisiwe morokotso le dikotlhao. Se se bakile 83% ya R6,36 bilione mo ditshenyegelong tse di senang mosola le tsa tshenyo tse di dirilweng ka 2024-25. Fa e sale ka 2021-22, palogotlhe ya ditshenyegelo tse di senang mosola le tse di senyang e oketsegile go nna R24,12 bilione.

Bommasepala go ralala diporofense tsotlhe ba ne ba tswelela go ikaega thata ka bagakolodi ba pegelo ya matlotlo, ka bommasepala ba le 225 ba dirisa R1,61 bilione ka 2024 - 25. Seno se kwa godimo thata fa se bapisiwa le dingwaga tse di lesome tse di fetileng, fa bommasepala ba le 179 ba ne ba dirisa R 0,59 bilione.

Le fa go ntse jalo, go sa kgathalesege go oketsega ga go ikaega thata ka bagakolodi le ditshenyegelo tsa bone, diperesente di le 61 tsa bommasepala ba ba dirisang bagakolodi ba ne ba romela dipegelo tsa ditšhelete tse di nang le diphoso tse di masisi mo dikarolong tse bagakolodi ba neng ba di abetswe. Go ikaega ka bagakolodi go ne go bonala thata mo dikarolong tsa go baakanyetsa dipegelo tsa ditšhelete, tsamaiso ya dithoto le dintlha tse di amanang le lekgetho. Bagakolodi ba ne ba tlhophiwa ka ntlha ya go tlhoka bokgoni (53%), go tlhoka bokgoni le go tlhoka ditiro (41%) kgotsa go tlhoka ditiro (6%). Go tlhomiwa ga bagakolodi gantsi go ne go diragala gangwe le gape mme go ne go ntse go golela mo palong e e lekanyeditsweng ya batlamedi ba ditirelo mo dikarolong tse dintsi tsa tirelo le mo dingwageng tse di latelanang.

Go ikarabela le go tsaya ditshwetso go koafaditswe ke boleng jo bo kwa tlase jwa dipegelo tsa tiragatso

Ka 2024-25, bommasepala botlhe ba ne ba baakanyetsa le go romela dipegelo tsa tiragatso go ya go tlhatlhobiwa, e leng tiragalo e e botlhokwa. Le fa go ntse jalo, dipegelo tsa tiragatso di ne di sa ntse di le kwa tlase.

Pegelo ya tiragatso e tshwanetse go akaretsa tshedimosetso e e leng mosola go khansela le setšhaba go tlhomamisa gore a mmasepala o diragaditse ditiro tsa ona tsa botlhokwa (jaaka go tlamela ka ditirelo tsa motheo) le gore a o mo tseleng ya go diragatsa leano la yona la tlhabololo e e kopaneng. Diphitlhelelo tse di begilweng le tsone di tshwanetse go ikanyega. Re ne ra bega diphitlhelelo tse di botlhokwa ka ga mosola le boikanyego jwa tshedimosetso e e akareditsweng mo dipegong tsa tiragatso tsa bommasepala ba le 123 (48%).

Boleng jwa dipegelo tsa tiragatso le tshedimosetso e e tshegetsang e e rometsweng go tla go runiwa ke sesupo se se siameng sa boikanyego jwa dipegelo tsa tiragatso tsa ngwaga le ngwaga tsa mmasepala tse di dirisediwa go lekola le go tsaya ditshwetso. Ka 2024-25, re ne ra bega ka diphitlhelelo tse di botlhokwa mo dipegong di le 185 (73%) tsa dipegelo tsa tiragatso tse di rometsweng go tla go runiwa. Fa re ka bo re sa letla bommasepala go baakanya diphoso, dipegelo tsa go dira ga 27% fela di ka bo di ne di le mosola e bile di ka ikanngwa go okamelo fa di bapisiwa le 52% e kgabagare e neng ya nna mosola.



Go sa obamele molao ka ga thulaganyo ya togamaano le go laola tiragatso go ne ga nna go le kwa godimo, ka diphithlelelo tsa diphoso tsa tiragatso go bommasepala ba le 103 (40%). Go sa obamele molao go go tlwaelegile thata e ne e le ka ga tlhokego ya gore bommasepala ba tlhome le go tshola ditsamaiso tse di nonofileng tsa tsamaiso ya tiragatso le ditsamaiso tse di amanang le seo - tse di neng di seyo mo nngwetharong ya bommasepala. Go tlhoka dithulaganyo le ditsamaiso tse di siameng, go go golaganngwang le diphatlhatiro, go tlhoka bokgoni, seabe se se lekanyeditsweng sa diyuniti tsa thuno ya ka fa gare le dikomiti tsa thuno mmogo le okamelole e e senang mosola ya boratoropo le dikhansele, ke mangwe a mabaka a magolo a a tswelelang go nna le makoa mo tikologong ya kakaretso ya thulaganyo ya tiragatso, botsamaisi le go bega.

Go itlhokomolosa molao le go tlhoka ditlamorago

Go sa ikobele melao ya botlhokwa e santse e le go palelwa go go anameng thata mo pusong ya selegae. Mokgwa wa go sa ikobele molao o o neng wa bonwa mo tsamaisong e e fetileng o ne wa tswelela. Ka 2024-25, bommasepala ba le 215 (84%) ba amogetse diphithlelelo tsa diphoso tse di tseneletseng tsa go obamela - 199 (78%) ya bone e amogetse diphithlelelo tsa diphoso tse di tseneletseng mo karolong eno mo dingwageng tsothe tse nne tsa tsamaiso ya ga jaana. Bommasepala botlhe kwa Foreisetata le Bokone Bophirima le bommasepala ba ba fetang 70% kwa porofenseng nngwe le nngwe, kwa ntle ga Kapa Bophirima, ba ne ba na le diphithlelelo tsa diphoso tse di tseneletseng tsa go obamela.

Go ne ga lemogiwa gore bontsi jwa mafelo a re a runang ga a latele melao e e rileng mme a ne a lemogiwa thata mo mafelong a a jaaka boleng jwa dipegelo tsa madi; go thibela ditshenyegelo tse di sa letlelelwang, tse di sa siamang, tse di se nang mosola le tse di senyang; tsamaiso ya tshenkole le dikonteraka; tsamaiso ya ditshenyegelo; le tsamaiso ya ditlamorago. Ditshenyegelo tsa ditšhelete le tse e seng tsa ditšhelete tsa go sa obamele molao di ne di sa ntse di le kwa godimo, di baka tatlhagelo, di koafatsa boikarabelo le go tlhoka ponatshego, tse di neng tsa nna le ditlamorago tse di sa siamang mo go kgoneng go itshedisa ka tsa ditšhelete, tiragatso le go neelwa ga ditirelo.

Ditshenyegelo tse di seng ka fa molaong tse di bakilweng ke go fapoga mo molaong le ditsamaiso tsa tshenkole le dituelo di tshwanetse go tswelela go nna tlhobaboroko e kgolo mo go botlhe ba ba nang le seabe mo thulaganyong ya go ikarabelela. E dira jaaka sesupo se se bonalang sa go palelwa ke go tshegetsa melaometheo ya puso e e siameng.

Fa e sale ka 2021-22, bommasepala le ditheo tsa bone tsa bommasepala ba nnile le ditshenyegelo tse di seng ka fa molaong tsa R145,21 bilione; R40,14 bilione e nnile teng ka 2024-25 fela. 87% ya palogotlhe eno e ne e le ka ntlha ya go sa ikobele molao wa go reka le wa tsamaiso ya dikonteraka.

Re runile dikgele di le 10 830 tsa boleng jwa R65,12 bilione ka 2024-25. Palogotlhe ya bommasepala ba le 216 (85%) ba ne ba sa obamele molao wa go reka le wa tsamaiso ya dikonteraka fa ba ne ba dira dikabo tseno mme re lemogile go sa obamele molao go mo 60%. Go tlola dipilara tse tlhano tsa go reka (go reka go tshwanetse go nna tshiamo, tekatekano, pontsho, kgaisano le go nna le tlhotlhwatlase) go fetotswe ka tlhamalalo go nna R32,03 bilione ya ditshenyegelo tse di sa siamang ka 2024-25: R27,85 bilione ka ntlha ya go reka ka tsela e e seng tshiamo, e e seng phepa le e e seng ya kgaisano le R4,18 bilione ka ntlha ya go reka ka tsela e e seng tekatekano.

Dikabelo tse di ileditsweng go tswa kwa batlameding ba e leng badiri kgotsa tse di laolwang ke bone di ne di feta R154,62 milione kwa go bommasepala ba le 10. Dikabelo tsa madi a a kana ka R717,35 milione go batlamedi ba ba amanang le maloko a a gaufi a lelapa le balekane ba kgwebo. Le fa go ntse jalo, go anama ga dikabelo tseno go fokotsegile fa nako e ntse e tsamaya.

Re ne ra lemoga matshwao a a supang gore go na le kgonagalo ya gore go ka nna le tsietso le ditatofatso tsa gore go na le tsietso mo go bommasepala ba le 96. Re ne ra itsise badiredi ba ba ikarabelang ba di-MI di le 27 tse di amanang le tsietso mo dithulaganyong tsa go reka le tsa tsamaiso

ya dikonteraka - nngwe e ne e le ya go belaelwa gore ke tsietso mme tse dingwe di le 26 e ne e le tsa go sa ikobele molao ka ditshupo tsa tsietso.

Tsamaiso ya ditlamorago e ne ya nna e sa lekana, mme seno se ne sa bonala thata mo go arabeleng ka bonya mo go batlisiseng ditatofatso tsa go sa tshware sentle mo go tsa madi le go reka le ditshupo tsa tsietso; le go sa batlisisa le/kgotsa go sa dirisane sentle le ditshalelo tsa ditshenyegelo tse di sa letlelelwang, tse di sa laolesegeng, le tse di senang mosola le tse di senyang.

Seno se bakile gore go nne le go sa ikobele melao le go diega go busediwa madi a a latlhegileng, go nna le ditlamaiso tsa kgalemo le go romelwa kwa ditheong tsa tiragatso ya molao. Go diega gono go dira gore thulaganyo yotlhe ya go ikarabelela mo fatlhegolong ya ditšhelete go se tlhole go kgonega gore e bonwe gape. Dikhansele le tsone di ne tsa tswela go phimola ditshenyegelo tse di sa letlelelwang, tse di sa siamang, tse di senang mosola le tse di senyang, go na le go di batlisisa le go di busetsa - go tlosa maikarabelo a go ikarabelela jaaka diteng tsa akhaonto go na le go a pateletsa jaaka ditlhokego tsa tsamaiso.

Go tlhokomologiswa ga mafaratlhatlha a mmasepala, diporojeke di a diegisiwa le madi ga a tsamaisiwe sentle

Ka 2024-25, ga se bommasepala botlhe ba ba dirisitseng madi a ba a amogetseng go ya ka Molao wa Kgaogano ya Lotseno (Dora), mme seno se dirile gore bommasepala ba le 25 ba se ka ba ikobela molao ono (11%). Mo go bommasepala ba le 21 (9%), go sa obamele molao go ne go amana le tiriso ya mafaratlhatlha a bommasepala, mafaratlhatlha a dikgaolo a go rwala dithoto ka bontsi le dithuso tsa mafaratlhatlha a ditirelo tsa metsi. Dithuso tseno di dirisitswe mo ditshenyegelong tsa tiragatso kgotsa ga di a dirisiwa go ya ka leano la kgwebo le/kgotsa tshedimosetso ya ditshenyegelo le bosupi di ne di sa neelwa go dirisiwa mo mabakeng a go runa.

Dithuso tsa mafaratlhatlha di ne tsa abelwa bommasepala ba le 14 (67%) ba ba 21 le fa ba ne ba sa tsamaisane le Dora ka 2023-24. Mo ngwageng wa 2023-24, bommasepala ba le bararo (14%) ba ne ba na le dikakantsho tsa thuno tse di neng tsa ganwa mme ba le babedi (10%) ba ne ba amogela gape dipholo tsa thuno eno ka 2024-25. Kotsi ya go se tsamaisa dikabelo sentle le go latlhegelwa ke madi e a oketsega fa dikabelo tsa ka tlhamalalo tse di nang le maemo di abelwa bommasepala ba ba nang le tikologo e e bokoa ya taolo le hisetori ya go sa ikobele le go retelelwa ga diporojeke tsa mafaratlhatlha.

Re ne ra runa diporojeke tsa mafaratlhatlha di le 129 ka tlhotlha e e fopholediwang e le R14,16 bilione kwa bommasepaleng ba le 59 le kwa makaleng a le mararo a bommasepala.

Re ne ra bega ka diphitlhelelo tsa mo diporojekeng di le 101 (78%) mme palogare ya nako e diporojeke di neng di diega ka yone e ne e le dikgwedi di le 25. Diporojeke tsa matlo di ne tsa amega thata (85% ka diphitlhelelo; palogare ya go diega ga dikgwedi di le 39). Go na le seemo se se tshwanang: diporojeke tse di rulaganyeditsweng baagi ga di wediwe ka nako kgotsa ka tekanyetso e e beilweng mme ditlhaelo tsa ngwaga o o fetileng ga di a rarabololwa.

Baitseanape ba rona ba tsietso ba ne ba runa diporojeke tsa mafaratlhatlha di le 21 tse di neng di na le tlhotlha e e fopholediwang ya di le R2,91 bilione. Ba fitlhetse go sa ikobelwe molao wa dithendara le tsamaiso ya dikonteraka mo dikabelong tsa palogotlhe ya R2,17 bilione mo diporojekeng di le 17.

Go sa tlhokomelwe ga mafaratlhatlha le go diega ga go tlhabolola kgotsa go ntšhwafatsa mafaratlhatlha go na le ditlamorago tse di tlhamaletseng mo tikologong. Mo mafelong a le 35 a go phepafadiwa ga metsi a a leswe a a tlhatlhobilweng, mafelo a le 22 a go phepafadiwa ga metsi a a leswe (63%) a ne a tsholola metsi a a leswe a a neng a sa dumalane le ditekanyetso tse di tlhokegang tsa metsi a a leswe. Metsi a a leswe a ne a tsena mo dinokeng le mo mafelong a a gaufi le lotshitshi, a baka tshenyo mo tikologong le go gobatsa batho ba ba ikaegileng ka metswedi eno ya metsi. Mo



mafelong a le 31 a go latlhelelwang matlakala mo go one a a neng a tlhatlhabiwa, a le 30 (97%) a ne a sa tsamaisiwe go ya ka maemo a a neng a beilwe ke laesense.

Dipholo tsa thuno le tiragatso tsa ditoropokgolo di tswelela go fokotsega, di ama matshelo a letsatsi le letsatsi a dimilione tsa batho

Go ya ka palo ya batho ya ngwaga wa 2022, go na le bokana ka batho ba le dimilione di le 24,9 ba ba nnang mo ditoropong, ba ba emelang mo e ka nnang 40% ya palogotlhe ya batho. Ka 2024-25, ditoropo tse dikgolo le ditheo tsa bone tsa bommasepala di ne di na le maikarabelo a go tlamela ka ditirelo go malapa a le dimilione di le 8,9 (46% ya malapa otlhe mo nageng). Ditoropo tse dikgolo di ne di tsamaisa R335,97 bilione (54%) ya palogotlhe ya tekanyetsokabo ya puso ya selegae.

Ditoropokgolo tse di dirang sentle di botlhokwa mo kgolong ya ditoropo e e akaretsang botlhe, mo tlhomameng ya loago le mo tlhabololong e e tswelelang ya Aforika Borwa. Go solofetswe gore ba tla supa tiragatso e e tlhomang sekao ya go tlamela ka ditirelo ka ntlha ya motheo wa bona o o atolositsweng wa lotseno le bokgoni jo bo botoka.

Dipholo tsa thuno di dira jaaka sesupo sa gore a toropokgolo e tlhomile mekgwa e e siameng ya tsamaiso ya ditšhelete le ya go dira sentle le gore a e na le setso se se ikaegileng ka go ikarabela, go dira dilo ka tsela e e bonalang le bothokgami jwa setheo - tsotlhe tse di botlhokwa mo go neeleng ditirelo ka tsela e e nang le matswela le e e tswelatseng. Dipholo tsa thuno ya ditoropokgolo di ne tsa tswelela go fokotsega ka 2024-25, se se bonthatang gore dilo tsa motheo tse ga di ise di dirwe. Tshobokanyo ya dipholo ke e e latelang:

- Ga go na le fa e le nngwe ya ditoropo tse dikgolo e e fitlheletseng go thuno e e phepa.
- Ditoropokgolo tse di nang le dikakantsho tsa thuno tse di nang le diphoso di oketsegile go tswa go tse pedi go ya go tse tlhano mo pakeng ya tsamaiso eno. Dipegelo tsa matlotlo tsa Toropo ya Motse Kapa le eThekweni fela le dipegelo tsa matlotlo tsa Toropo ya Johannesburg fela (tse di akaretsang dipegelo tsa matlotlo tsa ditheo tsa bommasepala) di ne tsa amogela dikakantsho tse di sa siameng. Dipegelo tsa madi tse di farologaneng tsa Toropo ya Johannesburg di ne tsa boela kwa morago go ya ka thuno e e nang le diphoso.

Dikakantsho tsa thuno tse di nang le diphoso mo dipegelong tsa ditšhelete di ne di le ka ntlha ya makoa mo pegelong ya mo ngwageng le ya kwa bokhutlong jwa ngwaga, go boloka direkoto ka tsela e e sa siamang, ditsamaiso tse di bokoa tsa tshekatsheko ya ka fa teng le tsa tharabololo mmogo le go ikaega thata ka thulaganyo ya thuno go lemoga diphoso tsa madi le tsa tiragatso.

- Re ne ra bega diphithlelelo tsa diphoso tse di tseletseng tsa dipegelo tsa tiragatso kwa ditoropong tse dikgolo tsotlhe kwa ntle ga Toropo ya Motse Kapa le Toropo ya Ekurhuleni.

Go tlhabela ga dipegelo tsa tiragatso go ne go bakwa thata ke ditsamaiso tse di sa lekaneng, dithulaganyo le ditaolo go rulaganya, go kopanya, go rekota, go lekanya le go bega ka tiragatso. Re ne ra lemoga gore dithulaganyo tse di dirwa ka seatla e bile di na le diphoso. Ditoropo tse dingwe tse dikgolo di ne di na le go lekola go go sa atlegeng mo ngwageng ka tshedimosetso e e sa ikanyegeng, fa diyuniti tsa go runa ka fa gare le dikomiti tsa go thuno di ne di sa neye tshepo e e tlhokegang mo tshedimosetso tsa tiragatso.

- Re ne ra bega ka diphithlelelo tsa diphoso tsa madi le tiragatso malebana le go ikobela melao e e botlhokwa mo ditoropong tsotlhe tse dikgolo. Go sa ikobeleng melao ga ditoropo tse dikgolo le ditheo tsa tsone tsa bommasepala mo dingwageng tse nne tsa tsamaiso go bakile ditshenyegelo tse di sa laolesegeng tsa R73,87 bilione (R23,14 bilione ka 2024-25), 77% ya tsona e ne e le ka ntlha ya go sa ikobele melao mo dithulaganyong tsa go reka le tsa tsamaiso ya

dikonteraka. Makoa a a lemogilweng mo ditsamaisong tseno a ne a dira gore go nne motlhofo go bonweenwee le go tsietsa mme di oketsa kotsi ya go latlhegelwa ke madi.

Maemo a a kwa godimo a go sa obamele molao a ne a bakwa ke go tlhoka taolo ya semmuso go netefatsa gore baeteledipele le badiredi ba itshwara ka tsela e e siameng, ba ikobela molao, ba dira go ya ka dikgatlhago tsa ditoropo tse dikgolo le go thibela dikgotlhang tsa dikgatlhago.

Thulaganyo ya go runa e akaretsa thulaganyo ya semmuso ya go rarabolola dikgotlhang go samagana le dintlha tsa go sa dumalane magareng ga ofisi ya rona jaaka moruni wa kwa ntle le mafapha a a runiwang. Kwa bokhutlong jwa ngwaga wa 2024-25, Toropo ya Buffalo, Toropo ya Motse Kapa, Toropo ya Ekurhuleni le Toropo ya Johannesburg di ne tsa tsenya dikganetsano tsa semmuso ka diphithlelelo tsa rona tsa thuno. Go konosediswa ga dithuno tsa Toropokgolo ya Motse Kapa, Toropokgolo ya Ekurhuleni le Toropokgolo ya Johannesburg go ne ga diegisiwa ka ntlha ya nako e e tserweng go rarabolola dikgotlhang.

Ga re rune tiragatso ya ditoropo tse dikgolo, fela, ka tiro ya rona mo dipegelong tsa bona tsa ditšhelete, dipegelo tsa tiragatso le tsamaiso ya mafaratlhatlha le tikologo, re lemogile gore tiragatso ya bona ya ditšhelete le ya go neelana ka ditirelo e mo kotsing.

Go ya ka tshekatsheko ya madi e re e dirang jaaka karolo ya dithuno tsa rona, ke fela Toropokgolo ya Motse Kapa le eThekweni tse di nang le matshwao a a siameng a boitekanelo jwa ditšhelete. Ditoropo tse dingwe tse dikgolo di ne di na le matshwao a mantsi a mathata a tsa ditšhelete, mme Toropo ya Ekurhuleni le ya Mangaung di ne di le mo mathateng a magolo. Toropokgolo ya Ekurhuleni e senotse diketsaetsego tse di tlhobang boroko ka 2024-25. Mangaung jaanong e setse e dirile tshenolo e e ntseng jalo dingwaga di le robongwe tse di latelanang, e bontsha gore, go ya ka tshekatsheko e e dirilweng ke toropokgolo, ga go bonale fa dithulaganyo tsa yone tsa ditšhelete di tla tokafatsa maemo a yone a ditšhelete mo isagweng e e fa gaufi

Dithulaganyo tse di sa siamang tsa tekanyetsokabo di dirile gore ditekanyetsokabo tsa 2024-25 tsa Toropokgolo ya Ekurhuleni, Toropokgolo ya Johannesburg le Toropokgolo ya Tshwane di se ka tsa tshegediswa ka madi. Toropokgolo ya Tshwane e ntse e dirisa tekanyetsokabo e e sa tlamelwang ka madi mo dingwageng tse nne tse di fetileng. Ka ntlha ya go sa tlhokomele tekanyetsokabo ka tshwanelo, ditoropo tse dikgolo di tsere ditshenyegelo tse di sa letlelelwang tsa R21,72 bilione fa e sale ka 2021-22.

Go tloga ka 2021-22, ditoropo tse dikgolo di ne tsa nna le R4,65 bilione mo ditshenyegelong tse di senang mosola le tse di senyang - 49% ya tse di tlhageletse go tswa mo morokotsong le dikotlhaong ka ntlha ya dituelo tse di diegileng. Palogare ya nako ya go duela melato e ne e le malatsi a le 121 go ralala ditoropo tse dikgolo.

Ditoropo tse dikgolo di latlhegelwa ke lotseno lo lo seng kana ka sepe ka ntlha ya go latlhegelwa ke metsi le motlakase, e leng se se dirang gore maemo a bone a tsa madi a nne maswe le go feta. Ka 2024-25, ditshenyegelo tsa metsi tse di lekanyeditsweng tsa ditoropokgolo tse robedi di ne di le R9,89 bilione (palogare ya tatlhegelo ya 39%) mme ditshenyegelo tsa motlakase di ne di lekanyeditse go R17,28 bilione (palogare ya tatlhegelo ya 20%). Gape go latlhegelwa ke madi ka ntlha ya go sa balele madi sentle le go sa a felele le ka ntlha ya kelo e e kwa tlase sa madi a a amogelwang. Ka 2024-25, R39,33 bilione ya dikoloto tsa badirisi e ne ya phimolwa kgotsa ya fokodiwa boleng (e ka nna ya phimolwa), segolo ka ntlha ya badirisi ba ba sa dueleng (ba ba akaretsang ditheo tsa puso). Palogare ya nako ya go kokoanya dikoloto tsa ditoropo tse dikgolo e ne e le malatsi a le 144.

Ditoropokgolo tsotlhe di ne di bontsha matshwao a gore ga go a tsenngwa madi a a lekaneng mo go tlhokomeleng le go tsosolosa dithoto, e leng se se neng sa dira gore baagi ba ditoropokgolo ba nne le mathata a go senyega ga mafaratlhatlha a mmasepala.



Go tlhokomologa mafaratlhatlha thata go ne ga baka kgotlelo ya tikologo mme ga ama boitekanelo le pabalesego ya batho ka tsela e e sa siamang. Re ne ra bega gore go na le go sa ikobele molao wa tsamaiso ya tikologo mo ditloropong tse dikgolo di le nne (50%). Tseno ga se dilo tsa semolao - di emela baagi ba ba nang le metsi a a kgotletsweng, mafelo a go latlhelwang matlakala mo go one a a sa laolweng le leswe le le sa phepafadiwang.

Bokoa jo bo leng teng mo tsamaisong eno bo ne jwa tswela go kgoreletsa go agiwa ga matlo ka tsela e e nang le matswela le e e tla nnelang ruri. Re runile diporojeke di le 12 tsa matlo tse di nang le tlhotlha e e kopaneng ya R1,73 bilione go kgabaganya ditloropo tse dikgolo mme ra kgobokanya diphithlelo tsa diporojeke di le 10 (R1,66 bilione). Tiro ya rona e fitlhetse gore diporojeke di ne di sa beelwa kwa pele go ya ka dithulaganyo tse di amogetsweng kgotsa ditlhokego tsa baagi, fa go rulaganya le go tsamaisa diporojeke ka tsela e e bokoa go ne ga dira gore go nne le tiego, go se nne le madi a a lekaneng, go se agiwe ka tsela e e siameng kgotsa go agiwe matlo a a setseng a weditswe mme a se na ditirelo tsa botlhokwa. Matlo a nakwana a a neng a abelwa batho ba ba neng ba thusiwa le one a ne a sa dumalane le melao ya boitekanelo le ya pabalesego.

Go sa tlhomamang ga dikhansele le maemo a boratoropo, batlhankedi ba ba ikarabelang le batlhankedibagolo ba matlotlo go ne ga tswela go ama ditiro tsa ditloropo tse dikgolo. Kwa bokhutlong jwa ngwaga, palogare ya kelo ya diphatlhatiro e ne ya fitlha go 23% mme kelo ya diphatlhatiro tsa botsamaisi jo bo kwa godimo e le 25%. Dipalo tse di kwa godimo tsa diphatlhatiro mo mafapheng a setegeniki a a dirang ka motlakase, metsi, metsi a a leswe le ditirelo tsa matlakala a a tiileng kwa ditloropong tse dingwe tse dikgolo di ne tsa nna le ditlamorago tse di sa siamang mo pegelong ya tiragatso, go fitlhelwa ga mekgele le go neelwa ga ditirelo.

Dithuno tsa rona gape di ne tsa senola ditlhaelo tse di masisi mo tikologong ya thekenoloji ya tshedimosetso (IT) ya ditloropo tse dikgolo, mmogo le makoa a pabalesego ya tsa eleketroniki. Dikarolo tseno ga di tsewe di le botlhokwa thata mme IT ga e tsewe e le selo se se botlhokwa thata.

Go ne go na le diyuniti tsa go runa ka fa gare le dikomiti tsa go runa tse di dirang go ralala ditloropo tsotlhe tse dikgolo. Ba ne ba diragatsa maikarabelo otlhe a bone a semolao a go sekaseka tshedimosetso ya tsa ditšhelete le ya tiragatso, go ikobela melao le go laola dikotsi, ntle le kwa Toropong ya Tshwane le kwa Mangaung.

Le fa go ntse jalo, diabe tsa diyuniti tsa thuno tsa ka fa gare le dikomiti tsa thuno ga se ka metlha di neng di dira gore go nne le taolo e e nonofileng ya madi kgotsa go nne le dipholo tse di botoka tsa thuno. Seno se ne se bakwa thata ke mekgwa e e bokoa ya go dira dilo, go sa akarediwe sentle ga ditiro tsa thuno ya ka fa gare, go se nne le boipuso jo bo lekaneng, go sa direng sentle ga go latedisiwa ga diphithlelo, tsamaiso e e bokoa ya go tsenngwa tirisong ga dikatlanegiso le kelo e e kwa godimo ya diphatlhatiro mo diyuniting tsa thuno tsa ka fa gare.

Mo ditloropong tsotlhe tse dikgolo ntle le Toropo ya Motse Kapa, dithulaganyo tsa thuno ya ka fa gare le tsa komiti ya thuno di ne di sa neye netefaletso e e lekaneng mo mafelong a a kotsi thata.

Go tlhabela ga maikarabelo mo ditloropong tse dikgolo go bonala sentle mo tseleng e go tsibogelwang ka bonya ka teng go rarabolola ditshenyegelo tse di sa letlelelwang, tse di sa siamang, tse di se nang mosola le tse di senyang, mmogo le mo dithulaganyong le ditsamaiso tse di sa atlegeng tsa maikarabelo tse re di lemogileng. Gape ga se gantsi baeteledipele ba ditloropo tse dikgolo (go akaretsa le bommasepala) ba ikarabela mo makgotleng a diporofense, mme Palamente e okeditse go okamela ga yone ditloropo tse dikgolo.

Re boeletsa boikuelo jwa rona go tswa mo dipegelong tse di fetileng tsa kakaretso go Ditona tsa Matlotlo le pusotshwaraganelwago kaela diharabololo tse di tswetseng, tsa popego ya ditloropo tse dikgolo. Selekanyo sa go se dire sentle, go tswela ga go palelwa ga puso le go kgobokanya dibilione tsa diranta mo ditshenyegelong tse di sa siamang go tlhoka gore batshameki botlhe ba nne le seabe ka thulaganyo ya go nna le maikarabelo go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa dimilione tsa baagi.

Go diega go rarabolola diphoso tse di tseneletseng le go tlhoka go tlhoma leitho le go okamela

Sebopego sa 516 Mls e re e lemogileng fa e sale Molao wa Thuno ya Setšhaba o tlhabololwa ka Moranang 2019 se bontsha matshwenyego a re ntseng re bega ka one mo pakeng ya tsamaiso.

Madi a a latlhega ka ntlha ya go sa ikobele molao le go belaelwa gore ke bonweenwee. Re lemogile di MI di le 305 tsa madi mo kgaolong eno ka tatlhegelo e e fopholediwang ya madi a a kana ka R10,23 bilione

Gape re lemogile di-MI di le 96 tse di neng di baka tshenyo e kgolo mo ditsamaisong tsa puso ya selegae tsa go ikarabelela le mo boitekanelong jwa madi. Re ne ra lemoga gape di MI di le 110 tse di neng di baka tshenyo e kgolo mo bathong ka ntlha ya go tsaya kgato kgotsa go sa tseye kgato ga bommasepala, jo bontsi jwa one a neng a amana le kgotlelo ya metswedi ya metsi (69) le tsamaiso e e sa siamang ya mafelo a go latlhelwang matlakala mo go one (29).

Tsamaiso ya MI ga e ise e nne le ditlamorago tse di eletsegang mo pusong ya selegae, segolo thata ka ntlha ya go sa tlhomama ga maemo a batlhankedi b aba ikarabelang; go tsiboga ka bonya ga batlhankedi ba ba ikarabelang mo dikitsisong tsa rona, dikatlenegiso le dikgato tsa go baakanya; dipatlisiso tse di tsereng lobaka lo loleele kgotsa go diega go wetsa dikgato tsa bosenyi; le go diega go otlhaya batlhankedi. Le fa gone mafapha a mangwe a a runiwang a ile a nonotsha ditsela tse di laolang ka fa gare go thibela gore go se ka ga nna le diphoso tse dingwe gape, bontsi bo retelwa ke go samagana le modi wa dibako, mme ka jalo di ka nna tsa lebana le di MI tse dingwe tse di ka nngang gone mo isagweng.

Mo dipegelong tsa rona tsa kakaretso tse di fetileng le ka ditiro tsa rona mo pakeng ya tsamaiso e, re rotloeditse boeteledipele mo maemong otlhe (go akaretsa boeteledipele jwa sepolotiki) go amogela thulaganyo e jaaka sediriswa sa go maatlafatsa tsamaiso ya tsa ditšhelete le tiragatso gore diphoso (jaaka go sa obamele, boferefere, tsietso le go tlola ga ditiro tsa botlamedi) le ditlamorago tsa tsona di ka thibelwa kgotsa tsa samaganwa ka tshwanelo.

Le fa go ntse jalo, dikatlenegiso tsa rona tsa gore go okediwe okamelo le go bewa leitho ga di ise di diragadiwe ka botlalo. Fa re dira gore boratoropo le baeteledipele ba dipuso tsa diporofense ba se ka ba tsibogela se re se dirang, ga se gantsi ba dirang sepe kgotsa ditiro tsa bone di nna le diphelelo tse di molemo.

Ka ntlha ya seno, palo ya di MI tse re neng ra dirisa dithata tsa rona tse di atelositsweng (kgotsa tse di leng mo thulaganyong ya go dira ditshwetso) e ne ya oketsega go nna 158 (31%). Mo ngwageng o o fetileng, go ne ga ntshiwa setifikeiti sa ntlha sa sekoloto se se neng se pateletsa motlhankedi yo o ikarabelang go busetsa masepala ditshenyegelo tsa madi tse a neng a di diretse ka ntlha ya go palelwa ke go tsaya kgato le go baakanya boemo. Gape re simolotse ka thulaganyo ya go ntsha setifikeiti sa sekoloto sa di-MI tse dingwe tse tharo.

Le fa go na le dikgwetlho tseno, thulaganyo ya MI e ntse e tswelela go nna le matswela. Fa e sa le ka 2019, go setse go rarabolotswe di MI di le 261 (51%). Ditlamorago tsa dikgato tse di tserweng ke badiredi ba ba ikarabelang (ka bobona kgotsa go arabela dikatlenegiso kgotsa dikgato tsa go baakanya) kgotsa ke ditheo tsa puso tse re di rometseng di Mls di akaretsa tse di latelang:

- Go thibela kgotsa go busetsa morago ditatlhegelo tsa madi (go fopholediswa gore go buseditswe madi a a kana ka R1,69 bilione, a a mo tsamaisong ya go busediswa morago kgotsa a a ileng a thibelwa).
- Go tokafatsa tsamaiso ya mafelo a go phepafadiwa ga metsi a a leswe le mafelo a go latlhelwang matlakala mo go one.



- Go romelwa ga dipegelo tsa ditšhelete tse di saletseng kwa morago le dipegelo tsa tiragatso go ya go runiwa.
- Go tokafaditswe direkoto tsa diakhaonto, tse di feleletseng ka go fokotsa palo ya bommasepala ba ba nang le dikakantsho tsa thuno tse di ganeditsweng gangwe le gape.
- Go nna le ditlamorago mo badiring (ditsamaiso tsa kgalemo) le mo batlameding (go phimolwa ga dikonteraka) mmogo le go dira tsietso kgotsa dipatlisiso tsa bosenyi.

Dithomelo tsa rona go Lefapha la Metsi le Kgelelleswe le Lefapha la Dikgwa, Tshwaro ya Dithlapi le Tikologo ka ntlha ya go sa ikobele melao ya tikologo go ne ga felela ka gore go bulwe dikgetsi tsa bosenyi mme go romelwe dikgetsi kwa Lekgotleng la Bosetšhaba la Botšhotšhisi go sekisiwa. Go fetisediwa kwa Yuniting e e Kgethegileng ya Dipatlisiso le kwa Lefapheng la Dipatlisiso tsa Bosenyi jo bo kwa Godimo go dirile gore go ntshiwe ditaalo tsa gore go se ka ga tsenngwa madi mo akhaontong, go busediwa madi a a latlhegileng, ditatlhegelo tsa madi tse di mo tsamaisong ya go busediwa, go tshwarwa ga batho le go romela dikgetsi kwa kgotlatshekelo.

Boikuelo jwa go tsaya kgato

Mo nakong yotlhe ya puso eno, re ile ra lebisa melaetsa ya rona kwa thulaganyong ya puso ya selegae ya go ikarabelela. Re kopile batshameki botlhe go dira ditiro tsa bone ka botswapelo, go tsaya maikarabelo le go dira dilo ka tsela e e seng bofitlha, go diragatsa ditlamorago tsa ditlolomolao le go dira ka tsela e e bokoa, le go dira ka tsela e e rulaganeng le ya tirisanommogo go tokafatsa tlamelano ya ditirelo le kgalemo ya matlole. Go na le matshwao mangwe a a rotloetsang a go tsibogela melaetsa ya rona mme ditlamorago tsa teng di ne tsa nna di le dinnye.

Dibako tsa konokono tsa go tswelela go nna le dipholo tse di bokoa tsa thuno le go palelwa ga bommasepala go ka latelwa kwa go palelweng ga thulaganyo ya go ikarabelela mo maemong a le mantsi. Dithuno tsa rona di netefaditse gape gore badiredi ba ba ikarabelang, batsamaisi ba bagolo, boratoropo le makgotla ga ba dire se molao o se batlang mo go bone kgotsa ga ba dire sentle mo go direng ditiro tseno.

Mo maemong a batsamaisi jwa bommasepala, go tlhoka bokgoni jwa setheo le bothokgami e santse e le selo sa konokono se se dirang gore go nne le dipegelo tse di sa siamang tsa madi le tsa tiragatso, go sa ikobeleng molao le boitekanelo jo bo bokoa jwa madi a mmasepala.

Dintlha tse di latelang ke tse di botlhokwa tse di tlhokang go elwa tlhoko:

- Go tswelela go nna le tlhalelo ya bokgoni, go felela ka go ikaega ka bagakolodi le batlamedi ba bangwe ba ditirelo ka tlhotlha e e kwa godimo eo mo go yona boleng jwa madi go le gantsi bo sa bonweng.
- Ditaalo tse di sa diragadiwang kgotsa tse di sa direng ka tshwanelo, tse di dirang gore diphoso, go sa ikobele, tsietso, ditatlhegelo le maitsholo a a sa siamang di se ka tsa thibelwa kgotsa tsa lemogiwa ka nako. Le fa go na le diyuniti tsa thuno tsa ka fa gare le dikomiti tsa thuno tse di tlhomilweng go thusa badiredi ba ba ikarabelang le batsamaisi ba bagolo ka go diragatsa le go laola, dipegelo le dikatlanegiso tsa ditheo tseno gantsi di a itlhokomolosiwa, mme seo se fokotsa bokgoni jwa tsone.
- Ditsamaiso tsa IT mo pusong ya selegae ga di dire sentle kgotsa ga di dirisiwe sentle go itirela le go sireletsa bothokgami jwa ditsamaiso tsa botlhokwa tse di jaaka go kwala dituelo, go laola dithoto, go dira dituelo le go ikarabela go dithefosano. Ga go na bokgoni jo bo lekaneng, matlole, kgokaganyo kgotsa ditekanyetso tsa data tse di leng teng mo go fetoleng bommasepala go nna didiriswa tsa thekenoloji, tse di sa ntseng di sa dumalane e bile di eteletsewe pele ke batlamedi. Ka ntlha ya seno, bokgoni jwa go dira tiro bo a fokotsega, go na le kotsi e kgolo ya diphoso, tsietso le tshedimose tse e e mo kotsing mo ditirong tsa botlhokwa

tša mmasepala, mme bommasepala ga ba kgone go dirisa ditšhono tša go dira ditirelo tše di botoka ka dijithale ka botlalo.

- Ga go na ditsamaiso tše di dirwang go rotloetsa maitsholo a a siameng le go ikobela molao mme go na le setso sa go se ikarabele le go se nne le ditlamorago.

Jaaka karolo ya dithuno tša rona, re ne ra dira dikatlenegiso go batlhankedi ba ba ikarabelang le batsamaisi ba bone ba bagolo mme ra ba itsise ka di-MI; le fa go ntse jalo, go tsiboga ga bone ka bonya, go go neng ga gakadiwa ke go sa tlhomama ga maemo a batlhankedi ba ba ikarabelang, go ne ga diegisa go tsaya dikgato tša go baakanya.

Lethomeso la peomolao le bua ka botlalo ka maikarabelo a boratoropo le dikhansele, fela tiragatso ga e a tlhomama. Fa e setse e dirilwe, gantsi ga e na matswela afe. Go palelwa ga puso go tswelletse mo dikarolong tsotlhe tša botlhokwa tša go tsaya ditshwetso ga boratoropo dikhansele, go akaretsa le tše di latelang:

- Ditekanyetsokabo le thebolo ya ditirelo le tiragatso ya maano a tekanyetsokabo (SDBIP) gantsi di ne di tsewa jaaka ditlhokego tša go ikobela molao go na le go nna didiriswa tša go rulaganya ka tsela e e nonofileng le go okamelwa ya tiragatso.
- Ka ntlha ya go kopana ga tshedimosetso e e sa ikanyegeng le go tlhoka go dira ka natla le go tsaya ditshwetso tše di nang le ditlamorago tše di siameng ke boratoropo le dikhansele, go lekola mo ngwageng go nnile le seabe se se potlana mo go thibeleng le go samagana le mathata a tša ditšhelete le go neelana ka ditirelo.
- Le fa go na le tshedimosetso e ntsi mo dipegelong tša ngwaga le ngwaga tša bommasepala tše di supang ka ga go sa dire sentle, tshedimosetso e e sa ikanyegeng, mathata a madi le ditatlhegelo, go sa ikobeleng melao le di MI, ditsamaiso tša go ikarabelela tša dikhansele di nnile le seabe se sennye mo tiragatsong ya mmasepala, jaaka go supilwe ke go tlhoka tokafalo mo dipholong tša thuno le boitekanelo jwa madi.
- Dikomiti tša mmasepala tša diakhaonto tša setšhaba di na le seabe se se kgethegileng mo thulaganyong ya go ikarabelela le go kgontsha ditlamorago fa go leng maleba. Mo tshekatshekong ya rona, ke nngwe tharong fela ya dikomiti tšeno tše di sekasekang dintlha tše di ntseng jalo ka tsela e e maleba.
- Go se nne teng ga diboto tša kotlhao kgotsa go sa dire sentle ga tsone le go se batlisisa sentle ka ditshenyegelo tše di sa letlelelwang, tše di sa siamang le tše di se nang mosola le tše di senyang go dirile gore go nne le ditšhono tše di lekanyeditsweng tša go busetsa ditshenyegelo tša madi le go gatelela gore go ikarabelela le ditlamorago ga go botlhokwa.

Fa bommasepala ba reteletwa ke go diragatsa maikarabelo a bona a go bega, ba sa dire sentle kgotsa ba sa tseye kgato ka se re se lemogileng, molao o dira gore puso ya bosetšhaba, dipuso tša diporofense le dikgotlapeomolao di kgone go netefatsa gore go tsewa dikgato tše di tlhokegang tša go baakanya - le go tsereganya fa go tlhokega.

Le fa go ntse jalo, re fitlhetse gore MECs tša puso ya selegae mo diporofenseng dingwe ga di a dira jalo mo karolong eno, fa makgotla a diporofense a ne a sa nne le okamelwa e e lekaneng.

Go salela kwa morago ga go tlhagisiwa ga dipegelo tše di kopantsweng tša puso ya selegae ka Tona ya pusotshwaraganelwa go Palamente tše re neng ra bega ka tsone mo pegelong ya rona ya kakaretso e e fetileng, mme dipegelo tše di saletseng kwa morago tša 2021-22 go ya go 2023-24 di ne tša wediwa mme tša romelwa ka Sedimonthole 2025.

Re ikuela mo go boratoropo, dikhansele, bothati jwa khuduthamaga ya bosetšhaba le ba diporofense le dikgotlapeomolao go dira maikarabelo a bona a puso le a go okamelwa ka go tsaya ditshwetso tše di nang le tlhotlhetsetso le go dira gore go nne le maikarabelo.



Gape, re akantsha gore re beye dilo tse di latelang kwa pele:

- **Go aga ditheo tse di nang le bokgoni ka go dirisa tshegetso e e rulaganeng ya dipuso:** Tshegetso go tswa mo maphateng otlhe a puso - ka maiteko a a rulaganeng le a a dirisanang mmogo ka tirisanommogo le baeteledipele ba bommassepala - go a tlhokega go rotloetsa puso e e nonofileng mo bommassepaleng
- **Go dira gore puso ya selegae e nne ya seporofesene le go e naya bokgoni:** Badiredi ba ba ikarabelang, dikhansele le baeteledipele ba diporofense ba tshwanetse go netefatsa gore go tlhomiwa batho ba ba tshwanetseng le go tlhabololwa ga bokgoni go go ikaegileng ka maikaelelo go dira gore botsamaisi jwa bommassepala bo nne le bokgoni, go boloka bokgoni jo bo tlhaelang le go dira gore puso ya selegae e nne tiro e e tswelelang e e tlhophilweng ke batho ba ba nang le bokgoni.
- **Go tsenya setso sa maitsholo a mantle le go nna le maikarabelo:** Go botlhokwa gore go nne le maitlamo a a tshwanang a go tsibogela maemo, go laola ditlamorago, go ikarabelela le go itshwara ka tsela e e siameng go netefatsa gore go tsewa dikgato ka nako e e tshwanetseng le gore batho ba ikarabelela ka difiro tsa bone kgotsa go se tseye kgato. Go botlhokwa go tshegetsa ka matlhagatlhaga le go tsibogela thulaganyo ya MI go supa boineelo jwa go nna le maikarabelo, go sireletsa metswedi ya puso le go nonotsha bothokgami jwa ditheo.

Diphetogo tse di diragalang morago ga ditlhopho mo boeteledipeleng jwa sepolotiki gantsi di dira gore go nne le diphitlhelelo tse di kwa morago mo dipholong tsa thuno ya mmasepala. Boleng le bokgoni jwa baeteledipele ba ba tlhophilweng ke tsone tse di tla laolang katlego ya puso ya bo7. Mo ntlheng eno, re akantsha gore go dirwe dilo tse di latelang:

- Mekgatlho ya sepolotiki e tshwanetse go baya **bokgoni le boikanyego jwa batho ba ba tla tlhophiwa** go nna maloko a khansale le go nna boratoropo kwa pele.
- **Tsamaiso ya go tlhomiwa** ga maloko a makgotla a mantšhwa ke Mokgatlho wa Dipuso tsa Selegae wa Aforika Borwa, Lefapha la Pusotshwaraganelwa le Matlotlo a Bosetšhaba e tshwanetse go nna ya boleng jo bo kwa godimo. Tlhokomelo e e kgethegileng e tshwanetse go neelwa go thapisa maloko a dikomiti tsa bommassepala tsa tsa matlotlo, segolobogolo kwa ditropong tse dikgolo.
- **Go tshwanetse ga bolokwa tlhomamo mo tsamaisong** fao e dirileng sentle thata mme go tshwanetse ga fokodiwa ditlamorago tse di bakwang ke diphetogo mo badireding ba tsa ikarabelang le mo botsamaising jo bogolo.

Dikatlenegiso tseno di lebisitswe segolobogolo kwa go boratoropo; khuduthamaga mo pusong ya bosetšhaba le ya porofense; le maloko le dikomiti tsa dikhansele, Palamente le dikgotlapeomolao tsa porofense go diragatsa maikarabelo a bona a puso le a go okamela a a beilweng ke molao. Mme gape re ikuela mo setšhabeng, dikgwebong le mo baaging gore ba tswelele go nna le seabe mo thulaganyong ya puso ya selegae ya go ikarabelela.

Maitlamo a rona ke go dira le go tshegetsa puso ya selegae ka dithuno tsa rona; go dirisa tshedimosetso e e tswang mo dithunong tseno go sedimosa go tlhaloganya dikgwetlho kwa maamong a mmasepala, setheo sa mmasepala le puso ya porofense; le go bulela kgato. Re tla tswelela go dirisa dithata tsa rona tse di atositsweng go tsenelela fa tikologo ya go ikarabela e sa atlegeng.